

Broj 6128

Broj

01/1278

Podgorica

17.07

2026

god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Podgorica

17.07.2026

Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica,

sa sjedištem u Podgorici, ulica Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica,

PIB: 02723816,

Broj računa: 510-22146-47, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka,

koga zastupa Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing, (u daljem tekstu: Ugovarač osiguranja)

i

Ponudača GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD Podgorica,

sa sjedištem u Podgorici, ulica Kralja Nikole broj 2A-PC Čelebić,

Broj računa: 530-14769-35 Naziv banke: NLB Banka AD Podgorica

koga zastupa Izvršni direktor Dejan Bajić, (u daljem tekstu: Osiguravač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku usluge: **Osiguranje zaposlenih**, broj: 5315/3 (18/26) od 18.06.2026. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 6096/1 od 16.07.2026.godine;

Ponuda ponudača **GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD Podgorica** #1166358 od 06.07.2026. godine.

Ugovorne strane su se sporazumjele o sledećem:

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge kolektivno-kombinovanog osiguranja 860 zaposlenih (prosječan broj) pri vršenju i izvan vršenja radnih zadataka (24h dnevno) za period od 12 mjeseci, po sledećim osnovama:

- smrt nesrećnim slučajem,
- smrt usled bolesti,
- trajni invaliditet,
- dnevna naknada za slučaj privremene spriječenosti za rad,
- troškovi liječenja (čime se pokrivaju stvarni i nužni troškovi u toku liječenja);

od strane Osiguravača, i u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji broj 5315/3 (18/26) od 18.06.2026. godine.

Cijena

Član 2.

Ugovarač osiguranja se obavezuje da Osiguravaču plaća mjesečnu premiju osiguranja za jednog zaposlenog u iznosu od **4,20 EUR-a**, što za jednog zaposlenog za 12 mjeseci iznosi **50,40 EUR-a**. (PDV je 0 EUR-a)

Premija osiguranja za 12 mjeseci, za prosječno 860 zaposlenih iznosi **43.344,00 EUR-a**. (PDV je 0 EUR-a).

Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene iz prihvaćene ponude ostaju nepromijenjene, shodno Zakonu o javnim nabavkama kojim je predviđen ugovor sa fiksnom cijenom.

Obaveze i prava Ugovarača osiguranja

Član 3.

Ugovarač osiguranja se obavezuje da:

- uredno dostavlja Osiguravaču spiskove zaposlenih svakog mjeseca, i to do 05. u mjesecu za prethodni mjesec;
- svakog mjeseca, za period od 12 mjeseci, vrši uplate mjesečne premije osiguranja u iznosu od po **4,20 EUR-a po zaposlenom**, na žiro račun Osiguravača u roku od 30 dana od izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture, a plaćanje premije će pratiti dinamiku isplata zarada zaposlenim (osiguranika).

Ugovarač osiguranja ima pravo na:

- vršenje kvalitetne predmetne usluge od strane Osiguravača saglasno važećim zakonskim propisima.

Obaveze i prava Osiguravača

Član 4.

Osiguravač se obavezuje da vrši uslugu osiguranja iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

Osiguravaču pripada pravo na isplatu cijene za predmetnu uslugu saglasno članu 3 ovog Ugovora, prema broju zaposlenih saglasno dostavljenim spiskovima zaposlenih.

Član 5.

Osiguravač je dužan da osiguraniku (zaposlenom), odnosno korisniku osiguranja, po nastupanju osiguranog slučaja, izvrši isplatu osiguranih suma u visini utvrđenoj Tenderskom dokumentacijom i prihvaćenom ponudom, kako slijedi:

- **za smrt nesrećnim slučajem**.....7.000,00 EUR-a,
- **za smrt usled bolesti**.....3.500,00 EUR-a,
- **za trajni invaliditet**.....14.000,00 EUR-a,
- **za dnevnu naknadu**.....2,50 EUR-a,
(za slučaj privremene spriječenosti za rad počev od prvog dana privremene spriječenosti za rad)
- **za troškove liječenja**.....3.700,00 EUR-a.
(čime se pokrivaju stvarni i nužni troškovi u toku liječenja)

Rok za isplatu osiguranih suma, iz prethodnog stava, je 14 dana od podnošenja dokumentacije i izvršene procjene osiguranog događaja.

Osiguravač je dužan isplatiti osiguraniku (zaposlenom), kod kojeg je nastupio osigurani slučaj, odnosno korisniku osiguranja i iznos zatezne kamate po važećoj stopi Centralne banke Crne Gore, ukoliko ne ispunjanjava svoju obavezu u roku, kao i da mu nadoknadi štetu koja je nastupila usled kašnjenja u izvršavanju ugovornih obaveza.

Član 6.

Osiguranik je dužan, u slučaju nastanka osiguranog slučaja-nesrećnog slučaja, da se odmah prijavi ljekaru radi pregleda, pružanja potrebne ljekarske pomoći i preduzme sve potrebne mjere radi liječenja i da o osiguranom slučaju pismeno obavijesti Osiguravača podnošenjem Prijave o nesrećnom slučaju, u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće.

Ukoliko je nastupila smrt osiguranika usled nesrećnog slučaja ili bolesti, član uže porodice preminulog ili drugo lice je dužno da o tome pismeno obavijesti Osiguravača i da o tome priloži potrebnu dokumentaciju.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 7.

Osiguravač se obavezuje da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Ugovaraču osiguranja garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ovog Ugovora, koja je безусловna i plativa na prvi poziv nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Rok važnosti garancije je 30 dana duži od ugovorenog roka za izvršenje predmeta nabavke.

Ugovorena kazna

Član 8.

Ako Osiguravač kasni sa izvršenjem usluge više od jednog dana (24 časa) obavezan je da Ugovaraču osiguranja plati iznos ugovorene kazne od 2‰ od vrijednosti ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukoliko ugovorena kazna pređe iznos od 5% od vrijednosti ugovora ovaj Ugovor se smatra raskinutim.

Ugovorne strane su saglasne da Ugovarač osiguranje nije dužan da obavijesti Osiguravača da je zapao u kašnjenje, već da odmah po zapadanju u kašnjenje Ugovarač osiguranja ima pravo da traži isplatu ugovorene kazne. Ako Osiguravač ne plati ugovorenu kaznu, Ugovarač osiguranje može da navedeni iznos ugovorene kazne naplati i odbije od bilo kog potraživanja Osiguravača prema njemu, koji bi nastao po bilo kom osnovu.

Antikorupcijska klauzula

Član 9.

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Pravo ugovornih strana na raskid ugovora

Član 10.

Ugovarač osiguranja je dužan da raskine ovaj ugovor iz razloga navedenim u članu 150 Zakona o javnim nabavkama, kojim se propisuje raskid ugovora o javnoj nabavci.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovor može raskinuti pismenim sporazumom koji potpisuju obje ugovorne strane, osim u slučaju da Ugovarač osiguranja trpi štetu iz razloga što Osiguravač ne izvršava ili neopravdano kasni sa izvršavanjem svojih obaveza. U tom slučaju Ugovarač osiguranja ima pravo na jednostrani raskid ugovora uz otkazni rok od 30 dana od dana nastupanja razloga za raskid ugovora.

Stupanje na snagu i trajanje ugovora

Član 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje godinu dana od dana potpisivanja.

Rješavanje pitanja koja nisu regulisana ugovorom i način rješavanje sporova

Član 12.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o osiguranju, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o javnim nabavkama.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rešavati mirnim putem u duhu dobrih poslovnih običaja i morala. U suprotnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Broj primjeraka ugovora

Član 13.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

UGOVARAČ OSIGURANJA
Izvršna direktorica,

Marina Bošković, dipl.el.ing



hi

OSIGURAVAČ
Izvršni direktor,

Dejan Bačić

